

Sepedi

Kgato

2c

# Bolo e timetše



Ruth Legae



Ulwazi  
Lwethu

**Ditlhaka (poeletšo)**

mm, ll

**Ditlhaka tše diswa**

rr, nn

**Bolo e timetše**

**Sepedi**

**Kgato: 2C**

ISBN: 978-1-77981-579-8

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongwadi: Ruth Legae

Mofotoledi: Leah Sapi

Moswantšhi: Manushri Naidoo

Tlhagišo le Kalo: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatišo ya mathomo 2023.

# Bolo e timetše



**Ruth Legae**

Pula e emišitše go sarasara. Nnako le monna wa gagwe Raisibe ba thabile, baya go raga bolo lebaleng. Mpšanyana ya bona Ratau e rata go raga bolo le bona. Ba thoma go nyaka bolo.





Bolo e timetše. Nnako le kgaetšedi ya gagwe Raisibe ba maketše.

Ratau o ba lebeletše. Ga ba tsebe gore ba thome kae. “Re a go nyaka kae?” gwa botšiša Raisibe.

Ba a lebelela ka motomong wa matlakala.  
Ratau o ba šetše morago, o ba thuša go  
nyaka bolo. Bolo ga e gona!





Ratau le yena o gare o nyakana le bolo.  
Ratau o leka go fofa legora. Nnako le monna  
wa gagwe Raisibe ba a mo goelela. “Bowa  
moo Ratau!”

Ratau a boela morago. Raisibe a tlela ke leano. “Ke ya go e lebelela ka fase ga kolo.”








Raisibe a khukhumela ka fase ga kolo  
go lebelela bolo. Nnako le Ratau ga ba  
mmone. O boa fela. Diaparo di kgamathetše  
maraga, a nyamile gore ga se a humana  
bolo. Bolo ga e gona.

Ratau o leka go fofa legora gape gore a nyake bolo ka ntle. Raisibe le Nnako ba mo goelela gape. “Boa moo Ratau, o tla gobala.” Ratau o boa a lapile kudu. Bolo ga e gona!





Nnako le Raisibe le bona ba lapile go nyaka.  
Ba dula fase. Nnako o bitša tatagwe. “Tate!  
Tate! Bolo e timetše.”

Tatago bona o lebelela ka motomong wa matlakala. Ratauu o mo šetše morago. O hemela godimo.





Nnete ke gore, bolo e timetše. Ratau a tlelwa ke leano. Ratau a taboga a fofa legora. A fofela ka ga moagišane. Raisibe le Nnako ga se ba mmona.

Tate o a mmona. Nhako o a botšiša, “Ratau o kae?”

“O fofile legora”, gwa araba tate. “Etlang re mo šaleng morago,” gwa bolela Raisibe.






Nnako le Raisibe ba tabogela ka ga moagišane, go šala Ratau morago. Ba bona Ratau kgauswi le bolo. O goba bolo. “Hau! Hau!” Ratau o goba bolo.

Agaa, bolo še! Ratau o humane bolo. Ratau o moma bolo ka molomo. Ba boela ka gae ba thabile. Raisibe o phaphatha Ratau hlogoka go mo leboga.







Morago ga sebakanyana, Nnako a bitša tatago bona. “Tate, Ratau o humane bolo”. “O e humane kae?” Tatagwe a botšiša. “O e humane ka ga moagišane,” Nnako a fetola.

Tatago bona a thaba le bona. Raisibe,  
Nnako le Ratau ba thoma go ragelana bolo  
bathabile. Ba ragelana bolo ba be ba lapa.





## Readers

### Kgato 1

- Namune e nanana
- E ba bonolo  
Malebo
- Sebati le Segokgo
- Kamo o rata go  
penta
- Mollo
- Pokolo
- Lebile o a  
emaema
- Pula ya Semaka
- Go bala meropa
- Komelelo
- Yuna o gobetše
- Noga!
- Meriri e megolo
- Lerato la Gabo le  
Roro
- Di ka fofa?
- Bana ba go ba le  
mohola
- Sopo e bose
- Basetsana ke  
Badiši
- Yuna o maketše
- Jobe ga a robale
- Ba ka Polaseng
- Tate o tla boa  
neng?
- Lerato la  
mafahlana
- Jase e Fetogile

### Kgato 2

- Tsatsa wa šedi
- Go seketša  
meetse
- Meetse a ka mo le  
ka mo
- Monyai wa  
mathaithai
- Šibelane sa  
Tinyiko
- Roko ya  
Mebalabala
- Tatso ya dijo tša  
baVenda
- Bula, Tswalela,  
Tšweletša
- Dieta tša Phuthi  
tše diswa
- Leseka la gauta
- Sebapadi sa  
Maemo
- Tšalatšala wa  
sengangele
- Kakanyo ye botse  
ya Mmira
- Dimpho
- Bolo e timetše
- Mmutla wa  
mahlajana

### Kgato 3

- Sehlare sa  
Phodišo
- Kwena ya leswena
- Molemi Morweši le  
dikgabo
- Matwetwe le  
dithuthupiši
- Bose bja motepa
- Bophelo bja  
segwagwa
- Motswako o  
bohlokwa
- Mohlafi wa mogale
- Mothei wa dihlapu
- Ga ke rate merogo
- Ke tše kgolo go  
nna!
- Dipoo di a  
Itefeletša
- Mosetsana yo  
mabjoko
- Mehuta ya  
dinamelwa
- Seeta se se botse
- Dinose
- Bašimane ba  
bohlale
- Go fetoga
- O a hlobaela
- Setswalle sa nnete
- Bolwetši bja  
mpshikela

### Kgato 4

- Phumo wa lethabo
- Ba bapala
- Molatladi wa  
Lerato
- Setšo sa baVenda
- Tumo ya ga Moori  
ya phethagala
- Bolwetši bja  
dikolobe
- Ntombi o swara  
lehodu
- Pule o tliša mmele
- Tate molaodi  
wa serapa sa  
diphoofolo

### Kgato 5

- Go thuša Rakgolo  
go fola
- Mae a Kgarebong  
a timela
- Mama Afrika,  
Miriam Makeba
- Kgaugelo o tseba  
nako
- Peu ya mehlolo
- Re etela lešoka la  
diphoofolo
- Mehlaro ya Afrika  
Borwa
- Toro ya ga  
Dimpho

**ZENEX**  
FOUNDATION

  
**MOLTENO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 1974



Ulwazi Lwethu ke projeke ye e tšweletšwago le go hwetša thušo ya mašelang go tšwa go Mokgatlo wa Zenex ka maikemišetšo a go tšweletša dingwalwa tšeo di tlo go šikinya maikutlo a babadi ba maleme a se Afrika. Maikemišetšo a projeke ye ke go ruta le go thekga bana ba mephato ya fase go bala ka kwišišo. Dingwalwa tše di ngwadilwe ka dipolelo tše senyane tša Afrika ka tirišanommogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, le Saide. Methopo ka moka e tšweleditšwe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

